

Cc

FRC

3083

D I A L O G O

*ENTRE un Curé de bounsen, &
le Charroun de soun Bilatgé, sur
les affas del tens.*





DIALOGO

*ENTRE un Curé de bounsen , &
le Charroun de soun Bilatgé , sur
les affas del tens.*

LE CURE.

Y E O U hefi pla , Mestre Pierre , à toun airé regaoujît que benés de Toulouso , & que n'és pas partit sans beoure un cop.

MESTRE PIERRE

Pérmoyos Moussil Curé , bous au abetx dit ; mal nous sa qui mal nous penso ; & quand on es à la Bilo , ou trobo , l'un pei l'aoutre ; un ychaou es leou bengut ; pei on fa-sous petitis afas , pei on tourno beoure l'ychaou , & uno gouteto de bi douno de forços per passa cami , sans boistre respet Mouffu.

LE CURE.

Aquo es le saï que sa marcha la carreto , Mestre Pierre ; n'és tu qu'es un paouc letrut , benés pas sans pourta qualquo noubelo ; que sedits de nouu à Toulouso ?

MESTRE PIERRE.

Lescaqueto s'es entrabouillado , & les affas banpas trop pla. disen que les Curés & les Bicarîs bolên pas presta lou feromen , que la Natiou demando , que nostre boun Rey à coumandat , qu'a prestat el même & quebous abetx tabé prestat Mouffu le Curé. Pérmoyos you non soun pas qu'un cap de porc , mes me semblo qu'aquelis Messus laouroun pas pla.

LE CURE.

Et sabés pas quino es leur raseu à

(2)
MESTRE PIERRE.

Que Sabyeon paouré ? disen que podén pas en cour-
scienco ; que L'assemblado Naticunato n'a pas le poudé
d'agrandi las diocesos ; que nous aous aben pas le poudé
de nouma nostres Curés , que bous abetx pas le dreit de
causi nostres Bicarís ; & prenen toutes aquelos rasous
dins un libre qu'apelon la Théoulogio ; disen que bous
qu'abetx prestat aquel sercmen , & toutis lesqué le pres-
ta an soun de renegatx & d'igounaus , & qu'es peccat d'en-
tendre leur Messo ; me fariotx pla plásé Mouffu le Curé de
m'esplicà toutaquo ; car serio pla fachous per nous aous
qua bous qu'ex ta brabe , que nous abetx toujours prechat
la pax , la caritat & la patienço foureffex un igouanaut ,
& que pougnessen pas entendre nostro Messo sense fa un
peccat mourtal. beléoiu quei mal entendut , ou les que m'an
dit aquo m'antroumpat ; les Curés & les Bicarís de Tou-
louso soun trop sabents & an trop de religiou per parla
ta mal de leur prouchen.

LE CURE.

Tout aquo n'es qu'hypoucrifio & que mechanto se de
leur part. Les Capelas qu'an prestat & que preston leur
sercmen an la counscienco beléou pu netto que les Ec-
clésiastiquos & Curés de Toulouso ; aquelo counscienco
leur crido , qu'es un peccat de desoubéi à la lei , parce
que Jesucrit leur coumando d'oubei , quand mémo la lei
ourdounario quicon qu'agradario pas à leur counscienco ;
& dins aquel cas seguiron l'exemple de Jesucrit el mémo
que faguet un miracle per paga l'impot , quoique n'y
foureffo pas oubligeat ; que se laiffec prene per une bando
de souldats ; mena d'un tribunal à l'aoutre ; coundamna
à mort , & tu sabes pla Mestre Pierre , qu'aurio pla pouf-
cut estermia tout juges & souldats , solumen en clu-
quan l'eil.

D'aillurs mou, nefan tant de Curés de Paris , cinq cens
Capelas ou Bicarís de la mémo bilo , les Curés de Nar-
bouno , de Mircepeix , de Limoux , de Carcaffouno , &
tant d'aoutres an prestat leur sercmen & mai se cresen
pas d'annats ; que serio pla pus caritable anaquelis sabens
de Toulouso de se cala que de dire de mal del prouchen.

MESTRE PIERRE.

Cepandan Mouffu Curé yeou besi dias aquelo conduite

quicon que me terrabustejo ; Aquelo Teoulougio cal que fio falso ou que s'espliqué pla mal perque les unis y bezetx blanc , les aoutres negré. Per l'aouneu de la religiou caldrio pourtant bous acourda ; que boulets que penié le paouré mounde ? Aquo es un grand escandalo ; & coumo nous auo difetx souben , Jesucrit a dit : malhur a l'home ques un sujét de scandalo ! que fera dounc s'es un Capela que le douno ?

LE CURE.

As rasou moun efan , deou pas yabé qu'uno foulo & mémo dou rino dins la Gleiso ; qu'es la doutrino de Jesucrit. Més aquelo doutrino a passat pertant de más & de boucos que l'an touto défigurado ; aljoun d'aouéi cadun se fa la doutrino à sa módo. Les abesques , les riches Curés , les Canounges , plouron le déime , leurs carrossos , leurs chebals , leurs seignants de bailetts ; aqui perque bolen pas presta lou seromen , parceque esperon qu'atal la nouvelo coustitutiou que bous a delibrats d'aquel seouillat déime fira ranberfado , & que tournaran riches per acaba de bous espouti. T'aou cal aboua de bounofé , Mestre Pierre , toutis aquelis scrupuleuses que cridoun que la religiou es perdudo , se ficon de la religiou commo d'un biel parel de groullos ; aquo soun las rendos que regreton , la mangeaillo , leurs paláis , leurs belis mobles ; tandisque Jesucrit leur précho pertout la moudestio , la paouretat & l'humilitat ; aqui la bouno doutrino que deourion précha & de bouco & d'exemple. Bejos , Mestre Pierre , se gn'abio forço que la seguissou !

MESTRE PIERRE.

Les Abesques , & les Canounges , nou m'estoune pas ; & permoyos l'Assemblado Natiounalo a fort pla fait de leur naouta le rasselié. N'eron que de chebals de Parado , pla bestits & pla nourits , & nou fason cap de trabai ; n'aou creiriots pas bous Mouffu le Curé ? P'ellegur yeou soun pas pla joube , perque teni les granto naou , é be n'ai pas jamai bist nosire ancien Archebesque de Toulouso fa la bestio de sa diocèzo pendent bintefies ans que nous a debourat le deime. Léi pas jamai bist que pes camis en qualitat de Commissari de la prouvinço , entourat d'ingeniurs & d'Entreprenurs que nous panabon la mitat de nostros journados , que trompabon le paoure Commissari & l'y fason béire la estelos en plein miechour.

(4)
LE CURE.

Les Abesques & les Canounges , les regrettes douz pas moun éfan , parceque nou fasion que mangea le bé des paoures , sans travailla ? Cal counbeni que n'as pas tout le tort ; més les Curés & les Bicaris que desoubéissen à la Naticu & que holen pas presta le seromen qu'es déougut ; qu'en dises-tu Mestre Pierre ?

MESTRE PIERRE.

Escufats se bous afachi , Moussul Curé ; mes aque passô ma gifoïro ; soun pas prou sabent per jugea le cas ; safetx-me coumprenné quicoumot de tout a co.

LE CURE.

Escouto me pla , Mestre Pierre , la gleïso nostro Santo Mairé es la bordo de nostre Seigne ; les Abesques eron les boués d'aquelo bordo , aquelis boués eron de seignants & laïssabon le soïn de la bordo a de mestre baillets ; qu'apelabon Bicaris-Général's : aquelis mestre-baillets fasion pla travailla les biopus qu'eron les Curés & les Bicaris ; les biocus eron mal nourrits & travaillabon pla ; tandis que les boués abïon tout le profit & laïssabon tumba la bordo.

MESTRE PIERRE.

Aco'boldire Moussul Curé que les Abesques eron de seignans , que preñion tout le gra , que les Bicaris General's , mestre baillets , mangeabon le fe & laïssabon la paillo & le Rastoul as pacures Curés & Bicaris.

M. LE CURE.

Yas boutat le dit dessus , Mestre Pierre , tu parlos comm'un libre.

MESTRE PIERRE.

Mes Moussu perque dounc aouei aquelis tocopiots de Curés sousesnen les Abesques que les an tant mal menats ?

LE CURE.

Forço gn'ya que soun ignourens ; & que per pas prene la peño d'estudia nostre fant Ehangeli se laïsson mena commo de moutous , ou d'abugies , d'aoutres qu'abïon de bounos Curo's renegon countro l'Assemblado Naticounalo que leur rougno las ounglos en leur doustan **LE DEIME.** d'aoutres soun incoumsoulables de poudé pas refinna la Curo à quelque beligan de nebout que nou s'ero fait ca-

pela que praquo. Toutis anfin soun desprésats de ce qua bous aous paourés payfants , ex foulatgeats del deime , de la gabelo , & de tant d'aoutros bexatiouns. Et les Curés soun pas les fous que cridon. Ya de coufessous dins las bilos , de fegnants que se planto dins un coufessiounal despei le mati jusqu'al bespre ; que fan trafic d'absoulutiouns ; qu'atrapon un oustal à quelque bieillo , de bounis dinnas & le logeomen à las jouinos ; de belis mobles , des présens , de pensious ; aquelis cridon tabé de leur coustat , troumpon leurs penitentos , leur disen que cal pas entendre la Messo des Capelas qu'an prestat lou seromen ; qu'à quello Messo bal pas res ; & tout à quo se fa per la pu grandio glorio de dious & l'édificatiou del prouchen.

MESTRE PIERRE.

Jesus Mouffu que medifets ? de Capelas ferion prouchelerats per douna de ta méchantos lixous ? Soun pla segur que le Curé de St. Etienne n'es pas atal. A quo qu'es un homme ! . . . Abex bist aquelos escolos qu'a fait fa al Barri ? Aquelis Abats qu'enseignon les paourés mainatges per res ? Aquo que s'appelo ! permoyos quand béfi aquelis Abats me semblo beze les paoures Jeshouistos de la maïfou Proufesso.

LE CURE.

Te troumpas pas moun éfan ; aquo soun de Jeshouistos. Nou ya d'aoutro diferenco qu'aquelo peillo blanquo que leur penjo del col. Aquos praquo que le Curé de St. Etienne les aimo tant ; yba souben fa de bounis guletous ; es un paous Jeshouisto de son mestié le Paoure Bernadet , & malgré que sio ta sabent se laïfso mena pel nas praquelis mestre d'escolo Ignourents que puden l'istrocato d'une lego.

MESTRE PIERRE.

Pourtant Moufful Curé aï entendut parla d'un papié moullat que cour la Bilo & que fa ploura tout le mounde , tant es pietadous ; aquel Curé qualqu'ajo pla d'esprit.

LE CURE.

S'a desprit , moun éfan , a pla paouc de gifoïro ; car tantôt dix blanc , & tantôt negre ; aouei biro d'aouta dooma de cers : quin counté poden fa sous parouchials sur sa mouralo ? Un cap ta gros & ta bude decurio pas

gouverna uno ta grando Parrochio , perque sap pas sa
gouverna el-mèmo:

MESTRE PIERRE.

Ça que-là , Mouffu m'andit que soun Efcriout fasio
pjoura , calque fio pla poulit.

LE CURE.

Mestre Pierre yeou ei légit aquel Efcriout , & podi le
jutgea milhou que tu ; se fa ploura calqu'us aquo deou
estre de plouromiquos de fennos de grouillé , ou de de-
botos ignourentos , qu'aimon mai lour Coufessou que
Nostreseigne , & que plouren foulomen en lour besen fa
le finne de la Croix. Mais las hounestos gens , Mestre
Pierre , les qu'an de sen & qu'aimon la pax , regardon
aquele Curé coum'un paoure firo , soun Efcriout coume
un bouto foc ; & soun surpris que le départomen Py
deoue pas sul nas per un bouu décret , parceque in-
fulto l'Assemblado Nationalo & mai nostre bon Rei.

MESTRE PIERRE.

Cepandan Mouffu , se ditx que sa counscienco li défen
de sa feromen , perque bouletx que lou presté ? Nous
abex souben dit al Cathéchisme que calio jamai fa res
countrô sa counscienco.

LE CURE.

As rafou , moun éfan , més un Curé tant sabent , qu'à
désà prestat aquel feromen , a diougut abant de le presta
consulta sa counscienco ; & pei un cop que la prestat res
nou pot le fourça de s'esprejura.

MESTRE PIERRE.

Més si ses troumpat le premié cop perque bouletx pas
que posco se rétratta.

LE CURE.

Et si s'es troumpat le premié cop qui t'a dit que se
troumpo pas le segoun ? Et que deben pensa de sa mou-
ralo l'eqqu'an légit soun escriout premié , & que legiran
le segoun ? Té , Mestre Pierre , créi m'a yeou ; toun
Curé de St. Estienne es un paouc toucat ; & se coun-
tugno , licaldra bagna le cap & durbi la beno del col.
A tal te dist de sours couffraires les Curés de la Bilo &
de leurs singes de Bicarais.

Ah ! Mouffu ! bous demandi gracio pel Curé de St. Micoulaou.

LE CURE.

Toun Curé de fen Micoulaou es pas de millcuno stoffe que les aoutres : soun toutis d'ignourens ou d'hypoucritos que bolen pas aoutro caouso que fa perdre la religion per counferba leurs dignés. Bargon coumo la Belo Jano , s'ense sabé ce que disen ; & alloc de cita & de pratiqua le St. Ebangéli que diou estre la reglo de nostre couduito : s'amuson à babilla à tort & trabetx de leur Franco de Trento que n'as pas jamai estat seguit en Franço praquel objet ; à barboutineja dins leur Téologio , qués l'oubratge des Capelas , & que leur douno le dret d'estre en me-me-tems , jutges & partidos dins aquillis asas , & la Natiou qu'es mestro de cambia las Diocejos & la disciplino coumo li plai la bouton à remotis ;

MESTRE PIERRE.

Eh ! permoyos , Mouffu aquo n'a pas de fen ; se praqi ba gagnaran toujours leur proucsés. Serioi quafibé tentat de creire qu'aquelo Téoulungio n'es pas qu'un atrapo nigauts ; diantres ! firion mai mestres que touto la Natiou & que nostre bon Rey dins le Rouyaume ! Que soun pirols ? . . . Més tourni encaro al Curé de fen Micoulaou ; disen pourtant din Senfubra ques un savent home.

LE CURE.

Aquo se pot , Mestre Pierre , mes St. Pol a dit que qui n'a pas la caritat sap pas res. Et un Curé pot pas se banta d'abé la caritat ; quand s'en ba battre l'estrado per las campagnos enjaouri les paissans , leur crida que n'aouran pus de Messo , pus de Curé , que la religion es perdudo ; & les pourta à la rebolto countro las leis , countro le Rey , que diourio respecta le premié ; & leur coumanda l'houmicide per se counferba la Curo de force ou de grat. A qui , moun éfan , ce que disen qu'a fait toun Curé de fen Micoulaou & sous raoujousés de Capelas.

MESTRE PIERRE.

Coussi la mino troumpo ! abio pla rassou nostr'aoujoi de m'aou repeta souben ; & pei fizatzbous an aquellis fa-

tirous que torsen le col & que porton les pesses plats coumo de mecôs. Le diable s'y coupario las cornos ; qu'â nou bous chagrine pas Moussul Curé ; yeou counessî les brabes payfans de l'Ardeno , & podi bous assigura que soun pas prou nigaouts per se fa tua , ni per tua digus per aquel bel manjopaters ; & n'aouran pas besoun de béficles perbese que nou fa touts aquelos poulitantos que pour nous tourna planta le déime sur las coustelos. Mais anfin Moussu digats me ço que bolen aquelis predicans countro las noubelos leis ?

L E C U R E.

Escouto mestre Pierre ; les Abesques abion uno croug d'or uno crosso d'or , & de carrossos toutis daourats per se fa pourta las caoussos de belours , & lours souliés de sedo ; nostro santo religiou anabo a pé & maiero pédescaoussos. Al jour d'aouei , l'Assemblado Nationalo aoua tout cambio birat ; a boulgut que la religiou angueffo en carosso & les Abesques a pé ; a qui ço que sacho les Abesques & que fa jacupa les Curés apreç un gibié que diben pas mangea.

MESTRE PIERRE.

Bel mal se fan aquelis gouluts d'Abesques d'ans a pé ambé doutze milo francs de rendo !

L E C U R E.

Et maï soun pas countens. Les Apostouls abion pas doutze milo francs de rendo ; anabon a pé ; bibion d'aïmoïnos , travaillabon de lours mas per s'entreteni & maï abion de resto per fa de caritats ; & nostris Abesques ambé cinquante , cent , treis cents millo francs de rendo eron toujours as emprunts & finiffion per mourî bancoroutiés.

MESTRE PIERRE.

Ah ! les bouleurs ! & nostre boun Rei les laiffabo dins aquelo gourrinetat ?

L E C U R E.

Nostre boun Rei n'aou sabio pas ; toutis les qu'eron soun en tour , l'embaranabon , & li difion pas jamâres de ço que calio que sachieffo.

MESTRE PIERRE.

Les marrans ! s'entendiga toutis coumo layrous en
fiere

fiero per trompa nostré boun Rei ? Nostre Seigne les a punits, & a pla fayt de réforma tant dabufés pel mouyen de l'Assemblado Natiounalo ; aro befi pla qu'a ço es l'oubratge de dioux ; & que nostró fanto religiou se ferio perdudo a fet s'abion laiffat fa tout aquel Clergé malourdonnat ; jarnébiou qu'en benço cap aprassiou d'aquelis predicans ! se lour secouti pas calque boun biro-baiten !

LE CURE

Es pas permés de de maltrata digus, moun esan, encaro mens les capelas.

MESTRE PIERRE.

Couffi mouffu ! & qui lour permet anélis de nous prêcha la falso doutrino ? La desoubéiffenço a la Lei & al Rei ? de beni nous crida que la religiou es perdudo ; tandis que ha estre pu belo que jamay ? de nous prêcha lo guerro sebillo, per manteni le deime, la gabelo, les drets injustes deis Seignous que nous fassion travailla per res ; per fa tourna en carefti la sal, le tabat, la capitatiou ? Les paurés tonis ? A quo cresen ? Oh que nani, mouffu le Curé ! un pla enseignat ne bal dus ; l'Assemblado Natiounalo nous a trop fayt de bé & n'en pas prou piots per boulé tourna comme eren. Faran millhou toutis aquelis courbafés afamats de se teni tranquillés, de nous donna de bounis exempls & de bounos instruzious ; si que nou. . . . Tenex mouffu le Curé, nous fascon pas bonta le bounet al rebex ! arribario calqué malhur. Bal may que se calen, que preguen dioux & que nous cerquen pas magagno.

LE CURE.

Te fachés pas mestre Pierre ; cal espera que lou boun diou lour toucara le cor ; que le fant Esprit lour donnara fas lumieros & fa sapienço perque s'entesten pas dins l'errou, qu'esclairara les ignourens qu'an jamay estudia la moralo, & que fan pas d'aoutre mestié que de boulega le mayran tout le fanté manné del jour & de la néit ; que donnara de sentimens de pax & de desintéressomen a naquelisque soum pouffedatx del demoun de las richesses, & que fara tout per sa glorio & l'aounoua de la religiou.

(10)

MESTRE PIERRE.

A tal fio ; moussul Curé ; en attenden , faran pla^{de} de demoura fiaou. Bous baou foita le boun brespé & bou assiguri pla que tant que nous diretx la messo la creirei toujours milhouno que la de toutis aquelis mangeo gagnat que bolen pas oubei a la Natiou , a la Lei , & al Rei. Ya encaro quicon pourtant que me gratuffo la counfcienco ; & bouldrio pla abé aqui dessus moun cor clar. Més cal pas abusa de hostro patienço , ne parleren un aoutré cop.

L E C U R E.

Quefaco mestre Pier.e ? Explicoté me troubaras toujours de leze quand sagira be toun istruxion & de toutis mous parrouchias.

MESTRE PIERRE.

Ya forço Seignous que cercon a trompa les paysans per les fa rebouita countro l'Assemblado Natiounalo ; & que dizen que las impoussitions ban nous escraza , que faran pu fortos que ja may.

L E C U R E.

Aquo fira , moun esan le sujet d'un aoutre dialogo aquelis Segnous foun de marrasn , que cercon pas qu'a bous enganna per bous tourna mettre l'urpe^{ful} croupioun & bous trata encaro pu mal ; te farei counnéisse toutaquo. En attenden digos a toutis aquelis illocratos que mou foun que de menturs.

F I.

 A T O U L O U S O .

Chez V I A L L A N O S , Imprimur - Librayre.

*Charles
Buby*